



Broj: 02-04-549-2/24  
Sarajevo, 11.01.2024. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka) i člana 90. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22)Vlada Kantona Sarajevo, na**Sedmoj**sjednici održanoj **11.01.2024.** godine, donijela je

## ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 11/00, 28/01, 8/03, 16/04 i 28/04 - Prečišćeni tekst).
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**P R E M I J E R**

**Nihad Uk**

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,
6. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (putem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. A r h i v a.

Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka b. i 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo, na \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_ . 2024. godine donijela je

**PRIJEDLOG**

**O D L U K U**  
**O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O LIČNOM UČEŠĆU OSIGURANIH LICA**  
**U TROŠKOVIMA KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SNOŠENJU**  
**TROŠKOVA LIJEČENJA NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO**

**Član 1.**  
**(Predmet)**

Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/00, 28/01, 8/03, 16/04 i 28/04 - Prečišćeni tekst).

**Član 2.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: \_\_\_\_\_  
Sarajevo, \_\_\_\_\_

**Predsjedavajući**  
**Skupštine Kantona Sarajevo**

**Elvedin Okerić**

# O b r a z l o ž e n j e

## I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 13. stav 1. tačka b. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17).

## II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Članom 90. Zakona o zdravstvenom osiguranju je propisano da Parlament Federacije može, u osnovnom paketu zdravstvenih prava, utvrditi maksimalni iznos neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite, uzimajući u obzir socijalne prilike osiguranih lica i njihov doprinos obaveznom zdravstvenom osiguranju, kao i iznos raspoloživih sredstava za finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U skladu sa naprijed navedenim članom Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/00, 28/01, 8/03, 16/04 i 28/04 - Prečišćeni tekst), kojom je propisan iznos ličnog učešća osiguranika u pojedinim vidovima zdravstvene zaštite, kategorije lica oslobođenih od ličnog učešća, kao i pripadnost prihoda ostvarenih naplatom ličnog učešća.

S tim u vezi, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pokrenuli su Inicijativu za stavljanje van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/00, 28/01, 8/03, 16/04 i 28/04 - Prečišćeni tekst).

Jedan od razloga razloga za stavljanje van snage ove odluke je da se građani/osiguranici sa područja Kantona Sarajevo oslobode dodatnog plaćanja/participacije u korištenju određenih zdravstvenih usluga, a čime će se osloboditi i dodatnih administrativnih postupaka i procedura, te da se na ovaj način u današnjoj teškoj ekonomskoj situaciji pomogne građanima/osiguranicima sa područja Kantona Sarajevo.

Godišnji prihodi Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prikupljeni po osnovu ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvenih usluga, u prosjeku iznose cca. 800.000,00 KM, i gubitak ovih sredstava neće predstavljaju neki posebno veliki finansijski teret za Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Također, navedena Odluka je donesena davne 2000. godine, a prečišćeni tekst 2004. godine, i ista nije nikada usklađena sa federalnom Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH" broj 21/09).

Ovom prilikom napominjemo da je tačkom XVII stav (2) Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH" broj 21/09) propisano da su zakonodavna tijela kantona i vlade kantona, kantonalna ministarstva zdravstva, zavodi zdravstvenog osiguranja, kao i zdravstvene ustanove u Federaciji BiH, dužna da u skladu sa Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH", broj 21/09) usaglase svoje kantonalne odluke o neposrednom sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.

Tačkom VIII Odluke o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava, je propisano da se obavezuju zavodi zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH, kao i zdravstvene ustanove, da usaglase svoje propise i akte o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite, sa odredbama ove Odluke.

Obzirom da je Skupština Kantona Sarajevo donijela Odluku o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/00, 28/01, 8/03, 16/04 i 28/04 - Prečišćeni tekst), a da je opredjeljenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo da se skroz ukine participacija građana/osiguranika sa područja Kantona Sarajevo u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja, predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da istu stavi van snage.

### **III – PRIJEDLOG ODLUKE SKUPŠTINE**

Na osnovu izloženog, predlažemo Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluke o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/00, 28/01, 8/03, 16/04 i 28/04 - Prečišćeni tekst), kao u predloženom tekstu.

### **IV – FINANSIJSKA SREDSTVA**

Za donošenje ove odluke nisu potrebna finansijska sredstva u budžetu Kantona Sarajevo.



10  
6657  
7B1

Broj: 09-02-51592/23  
Sarajevo, 13.12.2023. godine

KANTON SARAJEVO  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

**PREDMET: Mišljenje na prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo.-**

Na osnovu člana 3. stav (1) tačka b) Uredbe o osnivanju Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 20/23) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 50/17-Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

**MIŠLJENJE**

1. S obzirom na pravnu prirodu predmetnog materijala, Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nema primjedbi na dostavljeni tekst prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, a iz razloga što je u isključivoj nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo da cijeni potrebu donošenja predmetnog propisa.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 50/17- Drugi novi prečišćeni tekst, 2/18-Ispravka i 32/22), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



**PO OVLAŠTENJU VLADE KANTONA SARAJEVO**

**Adis Bisic, dipl. pravnik**





10  
6925  
PB

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Justice and Administration

Broj: 03-04-02-51587/23  
Sarajevo, 14.12.2023. godine

**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**  
**Mr sci. dr med. Enis Hasanović, ministar**

**PREDMET: Mišljenje na Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, dostavlja se -**

**Veza: Vaš akt, broj: 10-04-48923/23 od 06.12.2023. godine**

Postupajući po Vašem aktu, broj i datum gornji, na osnovu odredbi člana 7. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/22) i člana 4. stav 6. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/17 - Drugi novi prečišćeni tekst i 2/18 - Ispravka i 32/22), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je dostavljeni prijedlog odluke i daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo nije propis, već pojedinačni akt Skupštine Kantona Sarajevo koji ne utiče na ostvarivanje prava zaštićenih odredbama Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda kao ni sa drugim pravnim aktima kojima je utvrđena zaštita ljudskih prava.

S poštovanjem,

Dostaviti:  
1. Naslovu;  
2. a/a.

  
[Redacted]  
**MINISTRICA**  
[Redacted]  
**Darja Softić Kadenić**



novu, i lica iz člana 19. tač. 15. i 16. i člana 24. tač. 1, 2. i 3. ovog zakona,

10. za strane dr avljane i lica bez dr avljanstva koja se školuju ili stručno usavršavaju - davalac stipendije ako ugovorom o stipendiji nije predviđeno da sami plaćaju doprinos,

11. osiguranik - zemljoradnik koji je starješina poljoprivrednog domaćinstva, obveznik je uplate doprinosa za sebe i članove svog porodičnog domaćinstva,

12. autorske agencije, udru enja građana, druga profesionalna udru enja i sportski savez odnosno organizatori sportskih i drugih javnih priredaba - za učesnike u tim priredbama odnosno za članove svojih udru enja koji se bave profesionalnom i drugom djelatnošću odnosno preko kojih ostvaruju prihod, kao i za vrhunske sportiste koji su kao takvi rangirani od Olimpijskog komiteta ili udru enja sportista na nivou Federacije.

Ostala lica sama uplaćuju doprinos na osnovu obračuna kantonalnog zavoda osiguranja.

#### Član 87.

Kantonalni zavod osiguranja obavlja preglede poslovnih knjiga i evidencija pravnih i fizičkih lica, radi kontrole pravilnosti obračunavanja i uplaćivanja sredstava za obavezno zdravstveno osiguranje.

Kantonalni zavod osiguranja prati redovnu naplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje svih obveznika plaćanja doprinosa.

Kantonalni zavod osiguranja će svojim općim aktom utvrditi način vršenja kontrole iz st. 1. i 2. ovog člana.

Obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos obustavlja se dalje korišćenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći.

Pravo korišćenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnog zavoda osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Kantonalni zavod osiguranja utvrđuje kad su dospjela sredstva uredno uplaćena.

#### Član 88.

Organizacija ovlašćena za obavljanje platnog prometa obavezna je na zahtjev kantonalnog zavoda osiguranja, a na osnovu izvršenog platnog naloga, odnosno na osnovu izvršne sudske odluke, izvršiti naplatu iznosa neuplaćenog doprinosa s kamatama, prijenosom sa računa obveznika na račun kantonalnog zavoda osiguranja, po postupku za prisilnu naplatu doprinosa i poreza građana.

Naplata doprinosa zastarjeva za pet godina ne računajući do kraja godinu u koju je dospjela obaveza plaćanja.

### 4. Sredstva bud eta

#### Član 89.

Sredstva iz bud eta kantona ili općine iz člana 80. stav 1. tačka 13. ovog zakona odobrava zakonodavno tijelo kantona ili općine na osnovu zahtjeva koji utvrđuje upravni odbor kantonalnog zavoda osiguranja polazeći od plana potrebnih sredstava za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Sredstvima iz stava 1. ovog člana osiguravaju se:

- pokriće povećanih troškova zdravstvene zaštite izazvanih većim odstupanjima u odnosu na planirana sredstva zdravstvenog osiguranja zbog određenih vanrednih ili drugih ote anih uvjeta sprovođenja zdravstvene zaštite,

- za pokriće troškova zdravstvene zaštite lica starijih od 65 godina izvan nivoa obaveznog zdravstvenog osiguranja zbog određenih vanrednih ili drugih ote anih uvjeta sprovođenja zdravstvene zaštite,

- za pokriće troškova naknada plaća iz člana 57. stav 1. ovog zakona,

- za pokriće troškova zdravstvene zaštite lica čije je prebivalište nepoznato,

- sredstva za razvoj naučnoistra ivačke djelatnosti, statističkih istra ivanja u oblasti zdravstva koja su od interesa za kanton i zdravstveno informacionog sistema u kantonu.

### 5. Lično učešće osiguranika

#### Član 90.

Sredstva ličnog učešća osiguranih lica iz člana 80. stav 1. tačka 13. ovog zakona mo e se utvrditi za određene vidove korišćenja zdravstvene zaštite na osnovu propisa koje donosi zakonodavno tijelo kantona na prijedlog kantonalnog zavoda osiguranja.

Pri donošenju propisa o visini iznosa, te kriterija i načina učešća osiguranih lica u korišćenju zdravstvene zaštite uzimaju se u obzir socijalne prilike osiguranih lica i obim raspolo ivih sredstava za finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja.

### VI - OBAVEZNO ZDRAVSTVENO REOSIGURANJE

#### Član 91.

Obavezno zdravstveno reosiguranje organizira se i provodi u okviru Fedaracije.

#### Član 92.

Parlament Federacije odlukom utvrđuje rizike koji se obavezno reosiguravaju i uvjete pod kojima se priznaje da je nastupio slučaj koji predstavlja osnov za naknadu, iznose premije za reosiguranje, naknade koje se osiguravaju u slučaju nastupanja reosiguranih rizika i postupak za ostvarivanje ovih naknada.

Kao rizici koji se obavezno reosiguravaju određuju se rizici koji nastaju uslijed elementarnih nesreća (poplava, zemljotresa, po ara), i epidemije širih razmjera.

Parlament Federacije mo e utvrditi druge rizike koji se obavezno reosiguravaju.

#### Član 93.

Od sredstava ostvarenih premijama za reosiguranje obrazuje se kod Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja fond zdravstvenog reosiguranja za Federaciju.

Nakon godišnjeg obračuna Federalni zavod osiguranja i reosiguranja vrši povrat premija reosiguranja, kantonalnim zavodima osiguranja, zavisno od procentulanog učešća u reosiguranju.

#### Član 94.

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja obavlja poslove u vezi sa pripremom i provođenjem akata iz čl. 92. i 93. ovog zakona.

### VII - KANTONALNI ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I FEDERALNI ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA

#### Član 95.

Kantonalni zavodi osiguranja i Federalni zavod osiguranja i reosiguranja su pravna lica s pravima i obavezama te odgovornošću, utvrđenim ovim zakonom i statutima kantonalnih zavoda osiguranja i Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.

najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, osiguravaju se sredstva federalne solidarnosti kod Žavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja) od kojih se obrazuje fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: federalni fond solidarnosti).

Sredstva federalne solidarnosti iz stava 2. ovog člana osiguravaju se iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje."

Dosadašnji st. 2., 3. i 4. postaju st. 4., 5. i 6.

#### Član 4.

U članu 16. riječi: "u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja" i zagrada, brišu se.

#### Član 5.

U članu 32. stav 2. briše se.

#### Član 6.

U članu 33. u stavu 1. riječi: "odobrio ministar zdravstva" zamjenjuju se riječima: "odobrila Vlada Federacije".

#### Član 7.

U članu 35. stav 2., mijenja se i glasi:

"Obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 32. ovog zakona, kao i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: osnovni paket zdravstvenih prava), će utvrditi Parlament Federacije, na prijedlog Vlade Federacije, najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uključujući pritom i:

- posebne prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite koja će se sprovoditi na teritoriji Federacije;
- prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije."

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3., koji glasi:

"Do donošenja osnovnog paketa zdravstvenih prava, Vlada Federacije će privremeno utvrditi prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite i prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti, koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

#### Član 8.

U članu 37. dodaje se novi stav 2., koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, Federalni zavod osiguranja i reosiguranja zaključuje ugovore sa zdravstvenim ustanovama koje obezbjeđuju usluge zdravstvene zaštite iz člana 7. stav 2. alineja 1. i 2., ovog zakona, a koje se finansiraju iz sredstava federalne solidarnosti."

#### Član 9.

U članu 38. u stavu 1., iza riječi: "kantonalni zavod osiguranja", dodaju se riječi: "odnosno Federalni zavod osiguranja i reosiguranja u slučajevima iz člana 8. ovog zakona."

Stav 2. mijenja se i glasi:

"Osnove, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 37. stav 1. ovog zakona utvrđuje vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva (u daljem tekstu: kantonalni ministar), a osnove, kriterije i mjerila za zaključivanje ugovora iz člana 8. ovog zakona utvrđuje Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra zdravstva (u daljem tekstu: federalni ministar)."

U stavu 3., iza riječi: "kantonalnog zavoda osiguranja", dodaju se riječi: "odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja", a iza riječi: "način kontrole vrste, obima i kvaliteta izvršenih usluga", dodaje se zarez i riječ "troškova".

#### Član 10.

U članu 56., iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4., koji glase:

"Pravna i fizička lica iz stava 1. ovog člana obračunavaju i isplaćuju osiguraniku naknadu plaće i istekom 42 odnosno sedam dana bolovanja na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja.

Kantonalni zavod osiguranja obavezan je vratiti isplaćenu naknadu plaće iz stava 3. ovog člana u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva za povrat."

#### Član 11.

U članu 82. u stavu 1., iza riječi: "kantonalnom zavodu osiguranja" dodaju se riječi: "i u Federalnom zavodu osiguranja i reosiguranja".

Stavovi 4., 5., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

"U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti u okviru jedinstvene stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, Vlada Federacije, na prijedlog federalnog ministra, za svaku kalendarsku godinu, posebnom odlukom utvrđuje procenat izdvajanja sredstava od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, u federalni fond solidarnosti, o čemu je dužna izvjestiti Parlament Federacije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Isti iznos sredstava obezbijedit će se iz Budžeta Federacije.

Sredstva federalnog fonda solidarnosti se koriste namjenski za osiguranje jednakih uvjeta za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja u svim kantonima, za prioritetne federalne programe zdravstvene zaštite i prioritetne najsloženije oblike zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije i ne mogu se koristiti za druge namjene.

Ukoliko se sredstva federalnog fonda solidarnosti u cijelosti ne iskoriste do kraja tekuće poslovne godine, neutrošeni iznos sredstava vraća se kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja srazmjerno njihovom učešću u formiranju tih sredstava.

Kriteriji i način korištenja sredstava federalne solidarnosti, utvrđuju se posebnom odlukom Vlade Federacije."

#### Član 12.

U članu 87., iza stava 5., dodaju se novi st. 6., 7., 8., 9. i 10., koji glase:

"Utvrđena dugovanja po osnovu obaveze obračuna i uplate doprinosa realizuju se tako što se obvezniku obračuna i uplate doprinosa, rješenjem nalaže obaveza da uplati doprinos i rok u kome se ta obaveza treba izvršiti.

Žalba na rješenje kojim se nalaže obračun i uplata doprinosa ne odlaže izvršenje rješenja i rješenje je izvršna isprava u postupku izvršenja radi naplate novčanih potraživanja.

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja prati redovnu uplatu sredstava za federalni fond solidarnosti svih obveznika uplate ovih sredstava, na način i u skladu sa ovim zakonom.

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja će svojim općim aktom utvrditi način vršenja kontrole iz stava 8. ovog člana.

Vlada Federacije će donijeti propis o saradnji institucija zdravstvenog osiguranja i Porezne uprave Federacije u cilju postizanja redovne i potpune uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje kao i uplate sredstava u federalni fond solidarnosti."

Dosadašnji stav 6. briše se.

#### Član 13.

Član 90. mijenja se i glasi:

"Parlament Federacije može, u osnovnom paketu zdravstvenih prava, utvrditi maksimalni iznos neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite, uzimajući u obzir socijalne prilike osiguranih lica i njihov doprinos obaveznom zdravstvenom



osiguranju, kao i iznos raspoloživih sredstava za finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja."

#### Član 14.

U članu 95. stav 2., mijenja se i glasi:

"Kantonalni zavodi osiguranja se mogu međusobno udruživati radi ostvarivanja potreba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Federacije i vlada kantona."

#### Član 15.

U članu 100. u stavu 1., ispred alineje 1. dodaju se nove alineje od 1. do 9., koje glase:

- prati politiku sprovođenja i unapređivanja obaveznog zdravstvenog osiguranja i koordinira rad kantonalnih zavoda osiguranja u tom domenu;
- obavlja poslove izrade projekcije sredstava neophodnih za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;
- planira i prikuplja sredstva federalnog fonda solidarnosti;
- obavlja poslove u vezi sa izradom osnova za utvrđivanje cijena i cjenovnika zdravstvenih usluga iz osnova obaveznog zdravstvenog osiguranja;
- obavlja poslove u vezi sa zaključivanjem ugovora, praćenjem sprovođenja, plaćanjem i kontrolom izvršenih zdravstvenih usluga u skladu sa članom 8. ovog zakona;
- obavlja poslove u vezi sa izradom obračuna ukupnih sredstava ostvarenih i utrošenih u zdravstvu, sa izvještajem;
- obavlja poslove u vezi sa izradom obračuna ukupnih sredstava ostvarenih i utrošenih za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja sa izvještajem;
- obavlja poslove u vezi sa izradom obračuna sredstava federalnog fonda solidarnosti, po namjenama, sa izvještajem;
- obavlja poslove u vezi sa nabavkama iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima."

Dosadašnje alineje 1. do 10. postaju alineje 10. do 19.

#### Član 16.

Iza člana 100. dodaje se novi član 100a., koji glasi:

##### "Član 100a.

Federalni zavod osiguranja i reosiguranja obavlja poslove izrade obračuna ukupnih sredstava ostvarenih i utrošenih u zdravstvu Federacije (u daljem tekstu: obračun sredstava u zdravstvu).

Obračun sredstava u zdravstvu obuhvata obradu prikupljenih podataka o:

- stanovništvu (demografska struktura);
- zaposlenim, nezaposlenim, korisnicima penzije, korisnicima prava po osnovu socijalne zaštite i sl.;
- iznosima plaća, penzija i drugih ličnih primanja;
- osiguranicima, licima koja od ovih izvode pravo na zdravstvenu zaštitu, neosiguranim licima;
- prihodima (po izvorima) i rashodima (po namjenama) kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja, te institucija dobrovoljnog (privatnog) zdravstvenog osiguranja;
- prihodima (po izvorima) i rashodima (po namjenama) zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika u privatnoj praksi;
- zaposlenosti po stepenu obrazovanja i zanimanja u institucijama zdravstvenog osiguranja i zdravstvenim ustanovama i u privatnoj praksi;
- kapacitetima i iskorišćenosti kapaciteta u zdravstvenim ustanovama i u privatnoj praksi.

Podaci iz stava 2. ovog člana sistematizuju se i obrađuju na nivou općina i kantona te se objedinjavaju za Federaciju kao cjelinu.

Izvori podataka za obračun sredstava u zdravstvu su zvanični izvještaji o poslovanju odnosno završni računi institucija zdravstvenog osiguranja, zdravstvenih ustanova, izvještaji iz privatne prakse, te na zakonom propisani način objavljeni podaci Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno zavoda za javno zdravstvo kantona i dr.

Pravilnikom o obračunu sredstava u zdravstvu koga donosi federalni ministar pobliže se uređuju obaveze učesnika u postupku i rokovi za obradu i analizu podataka, vrsta i sadržaj izvještaja o rezultatima obračuna sredstava u zdravstvu, način njegovog objavljivanja i dr."

#### Član 17.

U članu 102. stav 2., mijenja se i glasi:

"Upravni odbor Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja ima 11 članova koje imenuje Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministra, i to:

- po jedan član iz svakog kantona, kojeg predlažu kantonalna ministarstva zdravstva;
- jedan član iz Federalnog ministarstva zdravstva."

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi:

"Upravni odbor donosi odluke većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora."

#### Član 18.

U članu 104. u stavu 1. iza alineje 4. dodaju se nove alineje 5. do 11., koje glase:

- donosi projekciju sredstava neophodnih za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;
- utvrđuje prijedlog Pravilnika o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora iz člana 8. ovog zakona;
- donosi opći akt o osnovama za utvrđivanje cijena sa cjenovnikom zdravstvenih usluga iz osnova obaveznog zdravstvenog osiguranja;
- usvaja obračune iz člana 15. stav 1. alineja 6., 7. i 8. ovog zakona i dostavlja ih Parlamentu Federacije na razmatranje;
- donosi finansijski plan federalnog fonda solidarnosti;
- priprema Prednacrt odluke o utvrđivanju prioriternih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioriternih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Prednacrt odluke o kriterijima i načinu korištenja sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine;
- raspoređuje sredstva federalne solidarnosti po utvrđenim namjenama;
- prati izvršenje prihoda i rashoda federalnog fonda solidarnosti i o tome dostavlja izvještaje kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja i Federalnom ministarstvu zdravstva svaka tri mjeseca;
- donosi odluku o raspisivanju tendera za nabavku potrošnog materijala i lijekova i imenuje komisiju za provođenje tendera i izbor najpovoljnijeg ponuđača;
- utvrđuje ugovore koje Federalni zavod osiguranja i reosiguranja zaključuje sa zdravstvenim ustanovama za pružanje zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava solidarnosti i prati njihovo izvršenje;
- donosi druge akte neophodne za poslovanje federalnog fonda solidarnosti."

Dosadašnje alineje 5. do 10. postaju alineje 12. do 17.



upisanim u zk. uložak broj 2763 K.O. SP\_CRNOTINA sa pravom vlasništva KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/1.

II

Daje se saglasnost Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo da radi obezbjeđenja kredita iz tačke I ove Odluke koje će KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo zaključiti sa UNION bankom d.d. Sarajevo može u svojstvu sudužnika potpisati kredit kod UNION banke d.d Sarajevo.

III

Ovlašćuje se Muhamed Kozadra vršilac funkcije premijera Kantona Sarajevo da u ime Vlade Kantona Sarajevo potpiše Sporazum o međusobnim obavezama za obezbjeđenje sredstava za vraćanje kredita namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa Kantonu Sarajevo.

IV

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke planira u Budžetu Kantona Sarajevo za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

V

Zadužuje se Preduzeće da Skupštini Kantona Sarajevo nakon kreditnog zaduženja kod komercijalne banke od odobrenog iznosa iz tačke I ove odluke, namijenjenog za sprečavanje obustave isporuke prirodnog gasa za Kanton Sarajevo, dostavi detaljan izvještaj o utrošku kreditnih sredstava sa kompletnom pratećom dokumentacijom.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-23828/14                      Predsjedavajuća  
03. septembra 2014. godine      Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo                                      Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

**Zakonodavno-pravna komisija  
Skupštine Kantona Sarajevo**

Na osnovu člana 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13) i člana 181. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo obuhvata: Zakon o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 24/03-Prečišćeni tekst) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05-22971-1/14  
22. augusta 2014. godine                      Po ovlaštenju  
Sarajevo                                              **Esad Hrvačić**, s. r.

**ZAKON  
O VLADI KANTONA SARAJEVO  
(Novi prečišćeni tekst)**

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se sastav i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Vlade Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada Kantona).

Član 2.

Vlada Kantona je izvršna vlast Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), u skladu sa Ustavom.

Član 3.

Vlada Kantona vrši svoja prava i dužnosti na osnovu i u okviru Ustava i ovog zakona.

Član 4.

Sjedište Vlade Kantona je u Sarajevu.

Član 5.

Vlada Kantona donosi poslovnik o radu kojim se uređuje: organizacija i način rada, postupak i način zakazivanja sjednice; dostavljanje i forma materijala za razmatranje, utvrđivanje prijedloga zaključaka i drugih akata; postupak razmatranja materijala; način ravnopravne upotrebe jezika i pisma konstitutivnih naroda u pripremi i izradi pisanih materijala; način izvršavanja zaključaka; prenošenje ovlaštenja i druga poslovnička pitanja.

Član 6.

Vlada Kantona raspolaze imovinom u vlasništvu Kantona u okviru ovlaštenja koja joj Skupština Kantona prenese posebnim propisom.

II - SASTAV I ORGANIZACIJA VLADE KANTONA

Član 7.

Vladu Kantona čine premijer Kantona (u daljem tekstu: premijer) i 12 ministara.

Član 8.

U slučaju privremene spriječenosti premijera, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju privremene spriječenosti premijera duže od 30 dana, funkciju premijera vrši član Vlade kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

U slučaju da mjesto premijera ostane upražnjeno, kandidat za premijera se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto premijera ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju premijera obavlja član Vlade Kantona kojeg odredi predsjedavajući Skupštine Kantona, u konsultaciji sa zamjenicima predsjedavajućeg Skupštine Kantona.

S danom imenovanja kandidata za premijera smatra se da su dosadašnji članovi Vlade u ostavci, koja stupa na snagu danom potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu.

Do potvrđivanja imenovanja Vlade u novom sazivu dosadašnji članovi Vlade nastavljaju s obavljanjem funkcije članova Vlade i ministara ministarstava.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu obaviti će se u roku od 30 dana od dana imenovanja kandidata za premijera.

Član 9.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade, kada se razmatraju materijali iz nadležnosti ministarstva kojim rukovodi odsutni član Vlade, sjednicama Vlade prisustvuje sekretar tog ministarstva, bez prava glasa.

U slučaju privremene spriječenosti člana Vlade duže od 30 dana, funkciju ministra ministarstva kojim rukovodi odsutni ministar vrši član Vlade kojeg odredi premijer.

U slučaju da mjesto člana Vlade ostane upražnjeno, član Vlade se imenuje u roku od 30 dana od dana kada je mjesto člana Vlade ostalo upražnjeno, na način utvrđen ustavom, do kada funkciju ministra ministarstva kojim je rukovodio dotadašnji ministar obavlja član Vlade kojeg odredi premijer.

Ministar iz st. 2. i 3. ovog člana kojeg odredi premijer, ne obavlja i funkciju člana Vlade umjesto odsutnog ministra.

Član 10.

U slučaju kad Skupština izglasa nepovjerenje Vladi, premijer i članovi Vlade podnose pismenu ostavku, najkasnije u roku od

sedam dana od dana kada im je izglasano nepovjerenje, s tim da ostavka stupa na snagu danom potvrđivanja Vlade u novom sazivu.

U periodu od dana podnošenja ostavke do dana potvrđivanja Vlade u novom sazivu, Vlada u ostavci obavlja sve poslove iz svoje nadležnosti, u skladu sa ustavom i zakonom.

Potvrđivanje Vlade u novom sazivu mora se izvršiti najkasnije u roku od 60 dana od dana izglasavanja nepovjerenja prethodnoj Vladi.

#### Član 11.

Ministri odgovaraju premijeru i Skupštini Kantona.

Premijer je odgovoran Skupštini Kantona.

Ministri snose krajnju odgovornost za rad svojih ministarstava.

Vlada Kantona podnosi ostavku ako joj u bilo koje vrijeme Skupština Kantona izglasa nepovjerenje.

#### Član 12.

Premijer i članovi Vlade mogu podnijeti ostavku.

Premijer podnosi ostavku predsjedavajućem Skupštine Kantona, a potvrđuje je Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Kad premijer podnese ostavku, smatra se da su ostavku podnijeli svi članovi Vlade.

Član Vlade podnosi ostavku premijeru.

#### Član 13.

Ako Skupština Kantona prihvati ostavku premijera, premijer i Vlada će obavljati sve poslove iz svoje nadležnosti, do imenovanja nove Vlade, u skladu sa članom 8b. stav 2. ovog Zakona.

Ako premijer prihvati ostavku pojedinog člana Vlade, rješenje o razrješenju potvrđuje Skupština Kantona na prvoj narednoj sjednici.

Ministar može obrazložiti ostavku u Skupštini Kantona.

Premijer će novog člana Vlade imenovati i predstaviti na sjednici Skupštine Kantona i zatražiti glasanje o potvrđivanju imenovanja tog člana, u roku iz člana 8a. stav 3. Zakona.

#### Član 14.

Konstitutivni narodi i pripadnici ostalih biće proporcionalno zastupljeni u Vladi. Takva zastupljenost će odražavati popis stanovništva iz 1991. godine do potpune provedbe Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

#### Član 15.

Premijer i ministri, nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona, daju svečanu izjavu pred predsjedavajućim Skupštine Kantona.

Vlada Kantona preuzima dužnost nakon potvrđivanja od strane Skupštine Kantona i davanja svečane izjave.

#### Član 16.

Vlada Kantona imenuje i razrješava sekretara Vlade Kantona u skladu sa zakonom kojim se reguliše državna služba.

Sekretar Vlade odgovara za svoj rad premijeru Vlade i Vladi.

### III - NAČIN RADA I ODLUČIVANJA VLADE KANTONA

#### Član 17.

Radom Vlade Kantona rukovodi premijer koji predstavlja i zastupa Vladu Kantona, saziva sjednice Vlade Kantona, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama.

#### Član 18.

Vlada Kantona radi i odlučuje u sjednicama.

Vlada Kantona može odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Vlade Kantona, a sve odluke Vlade Kantona donose se prostom većinom članova Vlade Kantona koji glasaju.

U slučaju većih elementarnih nepogoda, nesreća ili drugih neposrednih društvenih opasnosti, Vlada donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova Vlade koji glasaju.

### IV - RADNA TIJELA VLADE KANTONA

#### Član 19.

Za razmatranje pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, davanje prijedloga i mišljenja o tim pitanjima, vršenje određenih poslova i zadataka u vezi sa provođenjem zaključaka Vlade Kantona, kao i za vršenje drugih poslova, Vlada Kantona može obrazovati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, komitete, odbore, komisije i dr).

Sastav i nadležnost radnih tijela iz stava 1. ovog člana uredit će se Poslovníkom Vlade Kantona ili aktom o obrazovanju radnog tijela.

#### Član 20.

Za donošenje rješenja u upravnom postupku i odlučivanje o drugim pojedinim pitanjima iz njene nadležnosti Vlada Kantona može obrazovati jednu ili više komisija čije članove imenuje iz reda članova Vlade.

### V - NADLEŽNOST I ODGOVORNOST PREMIJERA I ČLANOVA VLADE KANTONA

#### Član 21.

Premijer rukovodi radom Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvršavanju poslova iz nadležnosti Vlade Kantona, ostvaruje saradnju sa drugim organima i usmjerava djelovanje Vlade Kantona kao cjeline i članova Vlade Kantona pojedinačno, te vrši i druge poslove utvrđene ustavom.

Premijer potpisuje akte Vlade Kantona.

#### Član 22.

Članovi Vlade Kantona mogu pokrenuti inicijative za donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, predlagati utvrđivanje stavova Vlade Kantona i imaju druga prava i dužnosti utvrđena ustavom i zakonom.

#### Član 23.

Članovi Vlade Kantona su odgovorni i za zastupanje i provođenje zaključaka Vlade Kantona u poslovima koje im Vlada Kantona povjeri, kao i za blagovremeno pokretanje inicijative za rješavanje pitanja u okviru zadataka koje im je povjerila Vlada Kantona ili premijer.

#### Član 24.

Članovi Vlade Kantona određeni da učestvuju u radu drugog organa i tijela dužni su postupati u skladu sa ovlaštenjima, smjernicama i stavovima Vlade Kantona.

Članovi Vlade Kantona su dužni svoju aktivnost ostvarivati tako da, pored poslova za koje su lično zaduženi, prate i pitanja iz djelokruga Vlade Kantona za koja nisu lično zaduženi i da svojim prijedlozima i mišljenjima doprinose odgovornom, zakonitom i efikasnom radu Vlade Kantona.

### VI - SEKRETAR VLADE KANTONA

#### Član 25.

Sekretar Vlade Kantona prema uputstvima premijera i Vlade u skladu sa Poslovníkom, stara se o pripremanju sjednice Vlade i dostavljanju materijala potrebnih za rad Vlade i njenih radnih tijela, pomaže premijeru u vršenju njegovih prava i dužnosti u vezi sa organizacijom i pripremanjem sjednica Vlade i izvršavanju zaključaka Vlade, obezbjeđuje radnim tijelima Vlade pomoć i saradnju stručnih i drugih službi i vrši i druge poslove u vezi s radom Vlade koje mu povjeri premijer.

Sekretar Vlade je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Vlade.

## VII - AKTA VLADE KANTONA

### Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

### Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

### Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

### Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

## VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

### Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

## IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

### Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

### Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

## X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

### Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

### Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

### Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

### Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

### Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14  
22. augusta 2014. godine  
Sarajevo

Po ovlaštenju  
Esad Hrvaić, s. r.

## ZAKON

### O SUDSKIM TAKSAMAMA

(Prečišćeni tekst)

#### DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

##### Član 1.

(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

##### Član 2.

(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: takseni obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev

Član 4.

Izveštaj o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.2014.-30.06.2014. godine, objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-14-1780/14  
08. septembra 2014. godine  
Vogošća

Predsjedavajući  
Općinskog vijeća Vogošća  
Esad Pikanjač, s. r.

**ISPRAVKA**

Na osnovu člana 164. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, br. 15/13 i 47/13), sekretar Skupštine Kantona Sarajevo, nakon podnesenog zahtjeva za ispravku Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst) daje slijedeću

**ISPRAVKU**

**ZAKONA O VLADI KANTONA SARAJEVO**

("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst)

1. U članu 13. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "članom 8b.", treba da stoji riječi: "članom 10.".
2. U članu 13. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst), umjesto riječi: "člana 8a.", treba da stoji riječi: "člana 9.".
3. Ovu ispravku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-22971-1-1/14  
12. septembra 2014. godine  
Sarajevo

Sekretar  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Abid Kolašinac, s. r.

**FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU**

**SAOPĆENJE**

**O PROSJEČNOJ ISPLAĆENOJ MJESEČNOJ NETO  
PLAĆI ZAPOSLENIH U KANTONU SARAJEVO ZA  
JULI/SRPANJ 2014. GODINE**

1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Kantonu Sarajevo za juli/srpanj 2014. godine iznosi 1.045 KM.

Broj 39  
11. septembra 2014. godine

Direktor  
Hidajeta Bajramović, s. r.

**SLUŽBENE OBJAVE**

**UDRUŽENJA**

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", Ministarstvo pravde i uprave donosi

**RJEŠENJE**

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Udruženje "ODRED IZVIĐAČA RAKOVICA 9", skraćeni naziv je OI RAKOVICA 9, sa sjedištem u Rakovici, ulica RAKOVIČKA CESTA broj 471.
2. Upis je izvršen pod registarskim brojem 1942. knjiga IV registra udruženja, dana 12.06.2014. godine.
3. Programski ciljevi i zadaci Udruženja su: Razvoj i unapređenje izviđaštva u lokalnoj zajednici; razvoj kod svojih članova za poštivanje ljudi, razvijanje prijateljstva među ljudima, narodima, kako u lokalnoj zajednici, tako i na međunarodnom nivou, provođenje načela koje se temelje na savremenim pedagoškim spoznajama kao i na zamislama utemeljitelja izviđačkog sporta Sir Robert Baden Powella; pridonosenje razvoju djece i mladih, na dostizanju njihovih punih umnih i tjelesnih potencijala, kao pojedinca, odgovornih građana i članova lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice; organizovanje izviđačkih škola za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i studenata radi sticanja izviđačkih znanja i vještina; organizovanje izviđačkih kampova, od lokalnog do međunarodnog nivoa, organizovanje časova ekološke edukacije, članova i građana o značaju zaštite čovjekove okoline radi sprječavanja od svih vidova i oblika zagađivanja, te drugi ciljevi i djelatnosti u skladu sa zakonom i Statutom.
4. Osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje je: Baberović Anes - predsjednik Upravnog odbora.

Broj 03-05-05-3053/14  
12. juna 2014. godine  
Sarajevo

Ministrica  
Velida Memić, s. r.

(O-874/14)



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina

**CANTON SARAJEVO**  
Ministry of Health

Broj: 10-04-42894/23  
Sarajevo, 09.10.2023. godine

**ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA**  
**KANTONA SARAJEVO**  
n/r direktora, Muamer Kosovac, mr.sci. oec.  
ul. Ložionička br. 2,  
S a r a j e v o

**Predmet: Inicijativa za pokretanje procedure za stavljanje van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo – dostavlja se**

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je opredjeljenja da Odluku o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo (Prečišćeni tekst) („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 28/04) treba staviti van snage iz više razloga.

Prvi i osnovni razlog za stavljanje van snage ove odluke je da se naši građani/osiguranici oslobode dodatnog plaćanja/participacije u korištenju određenih zdravstvenih usluga, a čime će se osloboditi i dodatnih administrativnih postupaka i procedura, te na ovaj mali način u današnjoj teškoj ekonomskoj situaciji pomegnemo našim građanima/osiguranicima.

Drugi razlog za stavljanje van snage ove odluke je da su prema informacija kojima raspolaže ovo ministarstvo, finansijska sredstva prikupljena po osnovu ličnog učešća osiguranih lica u korištenju određenih zdravstvenih usluga na godišnjem izuzetno mala u odnosu na ostala sredstva koja se prikupe po drugim osnovama, i da gubitak ovih sredstava neće predstavljaju neki posebno veliki finansijski teret za Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Treći razlog za stavljanje van snage ove odluke je da je ista donešena davne 2000. godine, a prečišćeni tekst 2004. godine, te da predmetna odluka nikada nije usklađena sa federalnom Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“ broj 21/09).

S tim u vezi potrebno je da nam dostavite tačne informacije koliko je sredstava Zavod na godišnjem nivou ostavarivao po osnovu ličnog učešća osiguranih lica u korištenju određenih zdravstvenih usluga, kao i to da li su zdravstvene ustanove sredstva ostvarena naplatom iznosa ličnog učešća osiguranih lica u korištenju određenih zdravstvenih usluga ažurno uplaćivala Zavodu, obzirom da je članom 8. Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, propisano da su ta sredstva prihod Zavoda.

Ovom prilikom napominjemo da je tačkom XVII stav (2) Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine Federacije BiH“ broj 21/09) propisano da su zakonodavna tijela kantona i vlade kantona, kantonalna ministarstva zdravstva, zavodi zdravstvenog osiguranja, kao i zdravstvene ustanove u Federaciji BiH, dužna da u skladu sa Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava

(„Službene novine Federacije BiH“ broj 21/09) usaglase svoje kantonalne odluke o neposrednom sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.

Tačkom VIII Odluke o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava, je propisano da se obavezuju zavodi zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH, kao i zdravstvene ustanove da usaglase svoje propise i akte o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite, sa odredbama ove Odluke.

Imajući u vidu da je osnovnu Odluku o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošnju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo iz 2000 godine, donijela Skupština Kantona Sarajevo na prijedlog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, te odredbe naprijed navedenih odluka, potrebno je da razmotrite ovu inicijativu, dostavite podatke koliko je sredstava prikupljeno po ovom osnovu, te zajednički dogovorimo ispred koga bi trebao biti formalno pokrenut prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošnju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo.

*S poštovanjem,*

**MINISTAR**  
**Prof. dr Haris Vranić**  
[Redacted signature]



Dostaviti.  
1. Naslovu  
2. a/a



Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71 000 Sarajevo  
Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243  
Web: <http://mz.ks.gov.ba>, E-mail: [mz@mz.ks.gov.ba](mailto:mz@mz.ks.gov.ba)

2/2



5589



Broj: 01-33-5-16484-1/23

Sarajevo, 18-10-2023

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo zdravstva

N/r Ministra Prof.dr. Haris Vranić

Reisa Džemaludina Čauševića 1

71000 Sarajevo

Stamp: 18-10-2023  
10 04 42894-1

Predmet: Vaš akt broj 10-04-42894/23 -Inicijativa za pokretanje procedure za stavljanje van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo

Poštovani,

Predmetnim aktom zaprimljenim dana 16.10.2023. godine obavijestili ste nas o opredjeljenju Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo da Odluku o o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo treba staviti van snage iz više razloga te tražili informaciju koliko je sredstava Zavod na godišnjem nivou ostvarivao po osnovu ličnog učešća osiguranih lica u korištenju određenih zdravstvenih usluga.

Cijeneći interese osiguranika promptno smo djelovali te i prije predmetnog akta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo pokrenuli inicijativu prema Upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sa prijedlogom za stavljanje van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo.

Godišnji prihodi Zavoda po osnovu ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite, koje osiguranici plaćaju za više od četrdeset usluga, u prosjeku iznose cca. 800.000 KM a koji su u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Zavoda doznačavani javnim zdravstvenim ustanovama koja su sredstva i naplatila. Cijeneći finansijske pokazatelje zdravstvenih ustanova koji ukazuju na ostvarene pozitivne rezultate Zavod je pokrenuo ovu inicijativu.

Također ističemo da nam predstavlja zadovoljstvo da se razmišljanja, inicijative i intencije ka unapređenju pojedinih segmenata zdravstvene zaštite u interesu osiguranika podudaraju sa Zavodom. Sve inicijative bilo da dolaze iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ili Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo predstavljaju naš zajednički uspjeh sa jedinstvenim ciljem da radimo efektivnije i efikasnije u interesu osiguranika.

S poštovanjem,



DIREKTOR:



Mr.sci.oec Muamer Kosovac

Dostaviti:

- Ministarstvo zdravstva KS
- Direktor
- Sektor za ekonomiku i finansiranje
- a/a





Broj: 01-335-18067/23

Sarajevo: 10-11-2023

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO  
n/r g. Elvedin Okerić, predsjedavajući

VLADA KANTONA SARAJEVO  
n/r g. Nihad Uk, premijer

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO  
n/r g. Haris Vranić, ministar

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENO: 13-11-2023			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Broj prijave	Broj prijave
10	04	48923	

**PREDMET:** Inicijative za stavljanje van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine KS" br. 28/04), dostavlja se

Poštovani,

Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine KS" br. 28/04) kojom je propisan iznos ličnog učešća osiguranika u pojedinim vidovima zdravstvene zaštite, kategorije lica oslobođenih od ličnog učešća, kao i pripadnost prihoda ostvarenih naplatom ličnog učešća. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je 2009. godine, donio Odluku o osnovnom paketu zdravstvenih prava, kao i Odluku o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava, obje odluke objavljene u Službenim novima FBiH br. 21/09.

Prema navedenim odlukama, Vlada Kantona Sarajevo je bila dužna u roku od 60 dana od dana stupanja Odluke o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava izvršiti usklađivanje kantonalnih odluka sa federalnom odlukom. Predmetno usklađivanje nikad nije izvršeno, što stvara poteškoće u primjeni, posebno u dijelu odluke kada je za osiguranike povoljnija primjena federalne odluke.

Bitno je napomenuti, da je opredjeljenje trenutnih upravljačkih i rukovodećih struktura Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a vjerujemo i Vlade Kantona Sarajevo je da se osiguranicima u Kantonu Sarajevo maksimalno olakša pristup uslugama zdravstvene zaštite.

Shodno navedenom, a na prijedlog stručne službe Zavoda, Upravni odbor Zavod donio je Zaključak br. 01/2-02-2-16437-6/23, od dana 31.10.2023. godine, kojim se prihvata inicijativa za ukidanje ličnog učešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, te da se inicijativa uputi Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo i Skupštini Kantona Sarajevo na nadležno odlučivanje.



Postupajući po navedenom zaključku Upravnog odbora Zavoda, ovim putem podnosimo inicijativu za stavljanje van snage Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine KS" br. 28/04), a istovremeno podnosimo i inicijativu za donošenje Odluke kojom se sve kategorije osiguranika oslobađaju participacije za 2024. godinu ili donošenje Odluke o utvrđivanju simboličnog iznosa od 1 KM za vidove zdravstvene zaštite za koje je učešće propisano federalnim propisom.

Naime, tačkom XVII stav 2. Odluke o osnovnom paketu zdravstvenih prava propisano je da su subjekti iz stave 1. ove tačke (zakonodavna tijela i kantonalne vlade) dužne u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Odluke o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava usaglasiti kantonalne Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite sa odlukom iz stave 2. ove tačke. Tačkom IV Odluke o maksimalnim iznosima neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava **propisano je da vlada kantona, na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva može odrediti i niže iznose participacije od navedenih iznosa u ovoj Odluci, ukoliko za to obezbijedi sredstva.**

**Usvajanje navedene inicijative praktično znači da naši osiguranici poslije 19 godina neće biti u obavezi učestvovati u participaciji troškova zdravstven zaštite koje je normirana navedenom Odlukom.**

Shodno navedenom, Skupštini Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Vladi kantona Sarajevo podnosi se inicijativa za donošenje predloženih odluka, te molimo da Vlada Kantona Sarajevo koliko prije uzme u razmatranje navedenu inicijativu.

Ukidanje ličnog učešća osiguranika ne kreira dodatne troškove po Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

S poštovanjem



**DIREKTOR**

Mr.sci.oec. Muamer Kosovac

Dostaviti:

1. Naslov (P),
2. Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS,
3. Pomoćniku direktora za pravne poslove,
4. Pomoćniku direktora za ekonomsko-finansijske poslove,
5. Evidencija/Viši referent za administrativne poslove pri kabinetu;
6. a/a.

IV zoni građevinskog zemljišta	60 KM
V zoni građevinskog zemljišta	50 KM
VI zoni građevinskog zemljišta	30 KM

b) za proizvodni prostor u

I zoni građevinskog zemljišta	100 KM
II zoni građevinskog zemljišta	90 KM
III zoni građevinskog zemljišta	80 KM
IV zoni građevinskog zemljišta	60 KM
V zoni građevinskog zemljišta	30 KM

c) za poslovni prostor u

I zoni građevinskog zemljišta	400 KM
II zoni građevinskog zemljišta	400 KM
III zoni građevinskog zemljišta	400 KM
IV zoni građevinskog zemljišta	300 KM
V zoni građevinskog zemljišta	300 KM
VI zoni građevinskog zemljišta	200 KM

Ako su troškovi uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju neke građevine veći od iznosa iz prethodnog stava, investitor je dužan da plati uvećanu naknadu do visine stvarnih troškova uređenja.

#### Član 2.

Izuzetno od odredaba prethodnog člana oslobađaju se obaveza plaćanja naknada demobilisani borci koji su proveli najmanje dvije godine u službi u jedinicama Oružanih snaga RBiH za vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. - 1996. godine, porodice šehida i poginulih boraca i ratni vojni invalidi:

- za izgradnju porodične stambene zgrade za vlastite potrebe građevinske bruto površine do 200 m<sup>2</sup> kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje, pod uslovom da snose eventualne troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji nisu izmireni i o svom trošku izvrše opremanje građevinskog zemljišta prema uslovima iz građevne dozvole i
- za dogradnju, nadzidiivanje, preuređenje krovišta i potkrovlja, pretvaranje zajedničkih prostorija kojim se povećava površina do 100 m<sup>2</sup> neto građevinske površine.

#### Član 3.

Iznos naknade za uređenje građevinskog zemljišta plaća se u roku od 8 dana od dana zaključivanja ugovora o naknadni za uređenje gradskog građevinskog zemljišta a ostatak prema dinamici uređenja građevinskog zemljišta i plaća se na sljedeći način:

- 30% od naknade u roku od 8 (osam) dana od dana zaključivanja ugovora,
- 70% od naknade prema dinamici uređenja građevinskog zemljišta a najkasnije do završetka radova uređenja.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta za porodičnu stambenu zgradu, ako investitor ne zahtijeva plaćanje u kraćem roku, plaća se na sljedeći način:

- 30% u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora o naknadi za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i
- 70% u deset jednakih godišnjih rata od kojih prva po isteku roka od godinu dana od dana zaključivanja ugovora, uz uslov da prilikom zaključivanja ugovora preda jedan od sljedećih instrumenata osiguranja plaćanja koji je za njega povoljniji: безусловnu bankarsku garanciju, mjenice sa zaposlenim žirantima ili ugovornu безусловnu saglasnost za upis hipoteke ili zabilježbe prvenstvenog reda založnog prava u korist općine do isplate duga.

#### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-23-148/00  
25. maja 2000. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
**Mirsad Kebo, s. r.**

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka f. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96 i 16/97) i člana 68. stav 1. tačka b. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službeni list SRBiH", br. 34/86, 1/90 i 29/90), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 25. maja 2000. godine, donijela je

### ODLUKU

#### O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE KONAČNE GRAĐEVINSKE CIJENE PO 1 M<sup>2</sup> KORISNE STAMBENE POVRŠINE U DRŽAVNOJ STAMBENOJ IZGRADNJI NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U 1999. GODINI

##### Član 1.

Utvrđuje se da u 1999. godini na području Kantona Sarajevo nije bilo državne stambene izgradnje čija prosječna konačna građevinska cijena 1 m<sup>2</sup> korisne stambene površine služi kao osnovica za određivanje naknade za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korišćenje u 2000. godini, pa se kao prosječna konačna građevinska cijena po 1 m<sup>2</sup> korisne stambene površine u 1999. godini utvrđuje zadnja utvrđena cijena iz 1990. godine koja je iznosila 1.075 DEM/m<sup>2</sup> po srednjem kursu iz kursne liste Narodne banke na dan 31. decembar 1990. godine.

##### Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-23-146/00  
25. maja 2000. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
**Mirsad Kebo, s. r.**

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka b. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96 i 16/97) i člana 90. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 25. maja 2000. godine, donijela je

### ODLUKU

#### O LIČNOM UČEŠĆU OSIGURANIH LICA U TROŠKOVIMA KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SNOŠENJU TROŠKOVA LIJEČENJA NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO

##### Član 1.

Ovom odlukom, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97), utvrđuje se: lično učešće osiguranih lica u pojedinim troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenje troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo; osigurana lica koja se oslobađaju ličnog učešća u ovim troškovima; mjesto i način naplate ličnog učešća; evidentiranje i iskazivanje priliva sredstava po ovom osnovu i druga pitanja od značaja za sprovođenje ove odluke.

##### Član 2.

Osigurana lica lično učestvuju u troškovima korištenja zdravstvene zaštite, i to za:

1. drugi i svaki naredni pregled kod ljekara opće prakse odnosno zubnog ljekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - 2 KM,
2. pregled kod ljekara specijaliste odnosno zubnog ljekara specijaliste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti odnosno specijalističko-konsultativnoj službi sekundarnog nivoa - 5 KM,

3. kućna posjeta ljekara opšte prakse na zahtjev osiguranog lica - 8 KM,
4. kućna posjeta ljekara specijaliste na zahtjev osiguranog lica - 10 KM,
5. konzilijarni ljekarski pregled na zahtjev osiguranog lica - 20 KM,
6. ultrazvuk po nalazu - 10 KM,
7. ehokardiografija - 15 KM,
8. ergometrija - 15 KM,
9. fonokardiogram - 10 KM,
10. holter-monitoring za dinamičku elektrokardiografiju - 20 KM,
11. kontrola pace. maker - 10 KM,
12. pletizmografija - 10 KM,
13. spirometrija - 10 KM,
14. test na alergene - 10 KM,
15. endoskopski pregled - po nalazu 20 KM,
16. elektroencefalografija - 10 KM,
17. elektromiografija - 20 KM,
18. laboratorijske analize po jednoj analizi - 1 KM,
19. RTG po jednom snimku - 2 KM,
20. irigografija sa kontrastom i irigoskopija sa pripremom - 25 KM,
21. magnetska rezonanca - 80 KM,
22. RTG gastroduodenum - 15 KM,
23. mikciona cistigrafija - 20 KM,
24. RTG sa pasažom crijeva - 10 KM,
25. intravenozna angiografija - 30 KM,
26. CT - 50 KM,
27. CT sa kontrastom - 80 KM,
28. termografija sa termonizijom - 10 KM,
29. razbijanje kamenca u bubregu (kompletan tretman na jednom bubregu) - 200 KM,
30. dnevni fizikalni tretman - 5 KM,
31. određivanje hormona žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, po hormonu - 5 KM,
32. zahvati u lokalnoj anesteziji, ambulantno - 10 KM,
33. lijekovi, pomoćni ili sanitetski materijal, prema listi lijekova Zavoda, po svakom receptu - 1 KM,
34. bolničko liječenje - 5 KM za svaki BO dan do 15 dana, a preko 15 dana - 2,5 KM za svaki BO dan,
35. za sve hirurške zahvate gdje nije urgentna (hitna) indikacija 10% od utvrđene cijene,
36. za majku pratilju uz dijete starije od jedne godine dana, na zahtjev majke - 10 KM za svaki BO dan,
37. liječenje i rehabilitacije u specijalističkim zdravstvenim ustanovama - 10 KM za BO dan.

Član 3.

Od ličnog učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite oslobođena su osigurana lica kada koriste sljedeće vidove zdravstvene zaštite:

1. hitnu medicinsku pomoć, uz odgovarajući prevoz,
2. liječenje akutnih i hroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život,
3. liječenje zaraznih bolesti koje podliježu obaveznom prijavljivanju, uključujući i AIDS,
4. zdravstvena zaštita žena u vezi sa trudnoćom, porođajem i materinstvom,
5. potpuna zdravstvena zaštita do navršene 15. godine života, redovnih učenika do navršene 19. godine života i redovnih studenata do navršene 26. godine života,
6. zdravstvena zaštita duševnih bolesnika koji zbog prirode i stanja bolesti mogu da ugroze svoj život i život drugih lica ili oštete materijalna dobra,

7. zdravstvena zaštita oboljelih od progresivnih neuro-mišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
8. liječenje povreda na radu i profesionalnih oboljenja,
9. zdravstvena zaštita građana iznad 65 godina života,
10. liječenje nefropatije u terminalnoj fazi bolesti (hemodijaliza),
11. liječenje malignih oboljenja i inzuloovisnog dijabetesa,
12. lijekove za liječenje oboljenja i stanja iz tač. 1. do 11. ovog člana, propisane listom lijekova čije korištenje pada na teret Zavoda,
13. obavezna imunizacija.

Ljekar pojedinac u vezi sa tač. 1. i 2. prethodnog stava na osnovu medicinske znanosti i lične odgovornosti procjenjuje:

- potrebu za pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i vrstu i obim te pomoći i potrebu za odgovarajućim prevozom,
- da li je akutno odnosno hronično oboljenje osiguranog lica u takvom stepenu da će mu bez pružanja odgovarajuće medicinske pomoći biti ugrožen život.

Za lično učešće u troškovima liječenja, povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti u skladu sa odredbama čl. 36. i 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97), sredstva u cijelosti osigurava pravno ili fizičko lice kod koga je osiguranik uposlen.

Član 4.

Od ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite oslobođena su osigurana lica, i to:

1. osigurana lica koja primaju stalnu novčanu pomoć po propisima o socijalnoj zaštiti i lica smještena u ustanovama socijalne zaštite,
2. porodice šehida, poginulih boraca,
3. vojni invalidi sa procentom invaliditeta ili tjelesnim oštećenjem od 20-100% i civilne žrtve rata sa procentom invaliditeta, ili tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%,
4. članovi uže porodice vojnih invalida kojima je priznato pravo na dodatak na njegu i pomoć od strane drugog lica,
5. užiavaoci najnižeg iznosa penzije,
6. nezaposleni prijavljeni kod Zavoda za zapošljavanje,
7. raseljena lica koja imaju svojstvo osiguranog lica po tom osnovu.

Ukoliko su pojedine kategorije osiguranika posebnim propisima oslobođene od ličnog učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite, iznos učešća, zdravstvena ustanova refundirat će od nadležnog organa, u skladu sa tim propisom.

Član 5.

Sve kategorije osiguranih lica plaćaju u cijelosti sljedeće zdravstvene usluge:

1. vještački prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga,
2. akupunktura,
3. hirurško-estetske korekcije, izuzev hirurških zahvata kojima se poboljšava funkcija pojedinih organa na prijedlogu konzilija određene specijalnosti,
4. banjsko liječenje, osim za RVI sa procentom invaliditeta ili tjelesnim oštećenjem od 60% svake treće godine, a na osnovu utvrđenih kriterija Zavoda i resornog ministarstva,
5. liječenje u inostranstvu,
6. zdravstvene usluge liječenja od trovanja alkoholom odnos- no akutnog pijanstva i tuče,
7. pregled ljekara specijaliste na zahtjev osiguranog lica,
8. neobavezne vakcine.

Član 6.

Lično učešće u troškovima korištenja zdravstvene zaštite utvrđeno ovom odlukom, osigurano lice plaća u zdravstvenoj

ustanovi u kojoj koristi zdravstvenu zaštitu kao i zdravstvene usluge liječenja povreda zadobijenih ili koje su nanijeli trećim licima za vrijeme upravljanja motornim vozilom u alkoholiziranom stanju.

Član 7.

Sredstva ostvarena naplatom iznosa ličnog učešća osiguranih lica kod korištenja zdravstvene zaštite u skladu sa odredbama ove odluke, prihod su Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod).

Član 8.

Zdravstvene ustanove su dužne da vode evidenciju naplaćenih sredstava po osnovu ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.

Evidencija sredstava ličnog učešća osiguranih lica vodi se na osnovu izdatih blok-priznanica. Blok-priznanica sadrži sljedeće podatke: ime i prezime osiguranog lica, jedinstveni matični broj (JMBG), naziv zdravstvene ustanove, vid zdravstvene zaštite i naplaćeni iznos.

Evidencija sredstava ličnog učešća osiguranih lica naplaćenih u apotekama vodi se na osnovu realizovanih recepata na teret sredstava zdravstvenog osiguranja.

Izveštaj o naplaćenom iznosu ličnog učešća osiguranih lica koji obavezno sadržava podatke o svakom naplaćenom vidu zdravstvene zaštite, zdravstvena ustanova dostavlja Zavodu, svakog prvog do petog u mjesecu za protekli mjesec uz dokaz o izvršenom prenosu sredstava na račun Zavoda.

Sadržaj i oblik evidencije sredstava ličnog učešća osiguranih lica utvrđuje se Uputstvom o primjeni ove odluke, koje donosi Zavod.

Član 9.

Zdravstvena ustanova dužna je svakom osiguranom licu izdati blok-priznanicu za izvršenu naplatu ličnog učešća, osim u slučaju naplate ličnog učešća za izdate lijekove na recept koji padaju na teret sredstava Zavoda.

Član 10.

U slučaju promjene cijena zdravstvenih usluga, Upravni odbor Zavoda donosi odluku o valorizaciji iznosa ličnog učešća osiguranih lica u korištenju vidova zdravstvene zaštite koji su u ovoj odluci iskazani u apsolutnom iznosu i to do nivoa porasta, ili pada navedenih cijena.

U slučaju korištenja zdravstvene zaštite van kantona u kome je prijavljeno na obavezno zdravstveno osiguranje, osigurano lice uplaćuje iznos ličnog učešća za vid zdravstvene zaštite koji je koristio, utvrđen odlukom Skupštine Kantona na čijem području je odnosna zdravstvena ustanova.

Član 11.

Opjeru zdravstvene knjižice i drugih dokumenata vršit će Zavod besplatno.

Član 12.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Privremena odluka o učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/97, 12/97 i 16/97).

Član 13.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-37-144/00  
25. maja 2000. godine  
Sarajevo

Predsjedavajući  
Skupštine Kantona Sarajevo  
Mirsad Kebo, s. r.

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka b. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96 i 16/97), čl. 84. i 85. a u vezi sa članom 103. alineja treća Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97), člana 1. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/98), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 25. maja 2000. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O OSNOVICAMA I STOPAMA DOPRINOSA ZA  
OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA  
KANTON SARAJEVO**

**I - OPĆE ODREDBE**

Član 1.

Ovom odlukom, a na osnovu Plana potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, utvrđuju se:

- osnovice za obračunavanje i uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koje nisu utvrđene Zakonom o doprinosima,
- stope doprinosa koje se primjenjuju na osnovice za obračunavanje i uplatu doprinosa utvrđene Zakonom o doprinosima, Zakonom o zdravstvenom osiguranju i ovom odlukom.

Član 2.

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje obračunati i uplaćeni u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, zakonom o doprinosima, Uputstvom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa i ovom odlukom, prihod su Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

**II - OBEVZNICI DOPRINOSA IZ LIČNIH PRIMANJA I  
DRUGIH PRIHODA OSIGURANIKA, OSNOVICE I STOPE  
DOPRINOSA**

Član 3.

Stope doprinosa iz ličnih primanja i drugih prihoda osiguranika za obavezno zdravstveno osiguranje, utvrđuju se i to:

1. za obveznike u radnom odnosu na teritoriji Federacije kod pravnog ili fizičkog lica - rezidenta Federacije u procentu 13% na bruto plaću zaposlenog radnika, rukovodnog radnika i pripravnika;
2. za obveznika koji je izabran ili imenovan na javnu ili drugu dužnost i za obavljanje te dužnosti ostvaruje plaću ili drugu naknadu koja se tretira kao plaća, u procentu 13% na bruto plaću ili drugu naknadu funkcionera koja se tretira kao plaća;
3. za obveznika - pripadnika vojske FBiH i pripadnika FMUP-a, u procentu 13% na bruto plaću;
4. za obveznike - pripadnik kantonalne policije, u procentu 13% na bruto plaću;
5. za obveznika koji samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje, u procentu 13% na bruto plaću, s tim da ta osnovica ne može biti niža od prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih na teritoriji Federacije, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku;
6. za obveznika koji samostalno obavlja privrednu djelatnost koja se prema odluci nadležnog kantonalno-županijskog organa smatra niskoakumulativnom, u procentu 13% na bruto plaću, s tim da ta osnovica ne može biti niža od 60% prosječne mjesečne bruto plaće zaposlenih u privredi na teritoriji Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku;

zgradama izgrađenim u skladu sa važećim propisima u odnosu na djelatnosti koje se u njima vrše.

#### Član 9.

Deponovanje i skladištenje sirovina, proizvoda i poluproizvoda u okviru proizvodne zone i proizvodnog zanatstva koji ugrožavaju prirodnu sredinu, resurse, sigurnost građana i susjednih građevina ne mogu se odobriti ukoliko se ne sprovedu sve mjere zaštite koje predviđaju propisi za pojedine vrste materijala.

Na površinama iz prethodnog stava ne može se vršiti deponovanje materijala na otvorenim površinama.

#### Član 10.

U proizvodnim zgradama se ne mogu odvijati funkcije koje u svom proizvodnom procesu zahtijevaju sirovine, poluproizvode i proizvode koji mogu izazvati veće elementarne nepogode (požari, eksplozije, koncentracije prašine, hemijske i biološke otrove i si.).

U sklopu tehnološkog procesa pogoni sa funkcijama koje negativno utiču na kvalitet prirodne i radne sredine se trebaju dislocirati.

#### Član 11.

Na prostoru koji je obuhvaćen Planom nije dozvoljeno podizanje čvrstih ograda izuzev u zonama privrede i male privrede kada je to neophodno.

Za stambene zgrade mogu se predvidjeti jedino zelene ograde uz individualne kuće.

Proizvodni kompleksi moraju biti propisno ograđeni sa uspostavljenim zaštitnim pojasom zelenila unutar ograde i osvijetljeni.

#### Član 12.

Postojeće zgrade koje se zadržavaju mogu se rekonstruisati, dograditi i nadzidati isključivo u funkciji svoje primarne djelatnosti, a na način utvrđen Planom,

#### Član 13.

Izgradnja građevina, na ovom području, vršit će se na osnovu:

- regulacionog plana
- urbanističkog projekta za veće prostorne cjeline utvrđene u članu 3. ove odluke.

#### Član 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-23-334-1/01 Predsjedavajući  
30. oktobra 2001. godine Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo Miro Lazović, s. r.

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka b. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01) i člana 90. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 30. oktobra 2001. godine, donijela je

### ODLUKU

#### O DOPUNI ODLUKE O LIČNOM UČEŠĆU OSIGURANIH LICA U TROŠKOVIMA KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SNOŠENJU TROŠKOVA LIJEČENJA NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO

#### Član 1.

U Odluci o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona

Sarajevo", broj 11/00), u članu 4. stav 1. dodaju se nove tač. 8., 9. i 10., koje glase:

- "slijepi i slabovidne osobe čiji je ostatak vida manji od 10% kojima je priznato pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu druge osobe;
- logoraši - lica koja su bila zatočena u logoru za vrijeme rata;
- vojnici za vrijeme služenja vojnog roka na području Kantona Sarajevo i lica u rezervnom sastavu za vrijeme trajanja vojne vježbe".

#### Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-37-333/01 Predsjedavajući  
30. oktobra 2001. godine Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo Miro Lazović, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01), odredbi Odluke o usvajanju Regulacionog plana dijela posebnog područja Bjelašnica ("Službene novine grada Sarajeva", broj 11/82), a u skladu sa članom 19. stav 1. alineja 1. i člana 56. Zakona o šumama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/99), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 30. oktobra 2001. godine, donijela je

### ODLUKU

#### O IZDVAJANJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA IZ ŠUMSKO PRIVREDNOG PODRUČJA KANTONA SARAJEVO U SVRHU REALIZACIJE PLANA PROSTORNOG UREĐENJA "BJELAŠNICA" I FAZA

#### Član 1.

Izdvađa se dio šumskog zemljišta iz šumsko privrednog područja Kantona Sarajevo koje pokrivaju građevinske parcele Urbanističkog plana Bjelašnica I faza na k.č. broj 3008 "Šljemenje" po kulturi šuma 2. i 3. klase, u površini 62161m<sup>2</sup> upisana u zku broj 92 K.O. Presjenica, koje pripada šumskom odjelu 94 Gospodarske jedinice "Igman".

#### Član 2.

Šumsko zemljište iz tačke 1. ove odluke, prenosi se na upravljanje i korištenje općini Trnovo.

#### Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-26-332/01 Predsjedavajući  
30. oktobra 2001. godine Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo Miro Lazović, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01) i člana 5. Odluke o obilježavanju ulica i trgova imenima i zgrada brojevima ("Službene novine grada Sarajeva", broj 7/94), na prijedlog Komisije za spomen i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 30. oktobra 2001. godine, donijela je

### RJEŠENJE

#### O DAVANJU IMENA ULICI NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO

#### I

Novonastaloj ulici koja se proteže između ulica - ulica Nalina i ulica Hošin Brijeg daje se naziv ULICA ALIJE MILADINA.

#### II

Nadležni organ uprave Općine Stari Grad dužan je da u što kraćem roku izvrši obilježavanje ulice, a Kantonalni zavod za

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-5276/03	Predsjedavajuća
1. aprila 2003. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	<b>Meliha Alić, s. r.</b>

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka b. i člana 18. stav 1. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01) i člana 90. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97 i 7/02), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 1. aprila 2003. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O IZMJENI ODLUKE O LIČNOM UČEŠĆU OSIGURANIH LICAU TROŠKOVIMA KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SNOŠENJU TROŠKOVA LIJEČENJA NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO**

Član 1.

U Odluci o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/00 i 28/01), u članu 4. tačka 5. mijenja se i glasi: "5. uživaoci penzija sa iznosom penzije do 200,00 KM".

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-5275/03	Predsjedavajuća
1. aprila 2003. godine	Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo	<b>Meliha Alić, s. r.</b>

Na osnovu člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01), člana 49. stav 1. i člana 56. stav 1. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 13/99, 19/99, 24/01 i 32/01), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 1. aprila 2003. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O PRISTUPANJU IZRADI PROSTORNOG PLANA POSEBNOG PODRUČJA PRIRODNOG NASLJEĐA "VODOPAD SKAKAVAC"**

Član 1.

Pristupa se izradi Prostornog plana posebnog područja prirodnog nasljeđa "Vodopad Skakavac" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan obuhvata dijelove općina: Stari grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Vogošća i Ilijaš.

Granica obuhvata Plana polazi sa triginometra Kozo kota 1256, ide na sjeveroistok do raskršća u tačku sa koordinatama y-6 535 886, potom nastavlja putem iznad Jasikovca do raskršća (y-6 536 239, x-4 869 099), dalje u blagom luku ide do potoka (y-6 536 969, x-4 869 273), zatim u pravoj liniji prelazi preko kote 1418 (Nebešina) do puta, tu se lomi, skreće na jugo-istok, presijeca potok Sušicu i dolazi do tačke sa koordinatama y-6 538 366, x-4 868 701, opet se granica lomi na jugo-istok do tačke y-6 538 589, x-4 686 321, te skreće na jugozapad do kote 1247 (y-6 538 224, x-4 868 005), zatim dolazi na Perački potok (y-6 538 085, x-4 867 394), nastavlja uzvodno potokom do kote 924. Tu se

granica lomi, ide na jugo-zapad kosom, pa krivudavim šumskim putem presijeca kolski put u izgradnji i dolazi do kote 1494 (Vratolom). Zatim skreće na zapad prolazi sjeverno od planinarskog doma i dolazi do kote 1534 (Bukovik).

Odatle granica ide kosom na sjevero-zapad do tačke sa koordinatama y-6 535 954, x-4 865 989, nastavlja daljem putem na jugo-zapad u dužini od oko 230 m, skreće na kotu 1401 (sjevernoistočno od kote 1387 Uževice). Tu se granica lomi, ide na sjevero-zapad kosom kroz šumu i do kraja šume u tačku sa koordinatama y-6 534 923, x-4 867 049, nastavlja dalje kosom do tačke sa koordinatama y-6 534 964, x-4 867 335, potom granica ide na sjevero-zapad presijecajući Perački potok pa kosom kroz šumu do tačke sa koordinatama y-6 534 631, x-4 867 850, zatim granica nastavlja ivicom šume do tačke sa koordinatama y-6 534 646, x-4 868 130, odatle pravom linijom na kotu 1066, pa na sjevero-istok putem do tačke sa koordinatama y-6 535 165, x-4 868 502, potom na kotu 12566 (Kozo) odakle je opis ovog područja i počeo. Opis granica je uzet sa topografskih karata 1:25.000 (Faletići iz 1975. godine) i 1:10.000 (Srednje 8 i Srednje 9).

Ukupna površina obuhvata Plana iznosi 1 430,7 ha.

Sastavni dio ove odluke je grafički prilog u razmjeri R=1:25000 sa ucrtanom granicom prostornog obuhvata.

Član 3.

Nosilac pripreme Plana je Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Nosilac pripreme Plana).

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Nosilac izrade Plana).

Nosilac pripreme Plana će posebnom Odlukom formirati komisiju - stručno savjetodavno tijelo za praćenje pripreme i izrade Plana koje će koordinirati sve subjekte planiranja i nosioce izrade pojedinih faza, te pripremiti izvještaje nosiocu pripreme Plana radi verifikacije pojedinih faza Plana (u daljem tekstu: savjet Plana).

Član 4.

Plan se donosi za period od 20 godina.

Rok za pripremu, izradu i donošenje Plana je deset mjeseci i petnaest dana od dana donošenja ove odluke, po fazama kako slijedi:

I faza

- Analitičko dokumentaciona osnova, analiza stanja prostornog uređenja i ocjena mogućnosti razvoja, koristeći stručnu dokumentaciju na osnovu koje je donesena Odluka o proglašenju šireg područja vodopada "Skakavac" spomenikom prirode

Rok: 30 dana

- Smjernice i Program aktivnosti za pripremu i izradu Plana

Rok: 30 dana

- Izrada osnovne koncepcije prostornog razvoja posebnog područja

Rok: 30 dana

- Usaglašavanje osnovne koncepcije sa subjektima planiranja i verifikacija osnovne koncepcije - izvještaj savjeta Plana

Rok: 30 dana

II faza

- Izrada nacrtu Plana na osnovu usvojene koncepcije

Rok: 30 dana



**ODLUKU****O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  
PREUZIMANJU DIJELA KREDITNOG ZADUŽENJA  
PO SPORAZUMU O ZAJMU ZA PROJEKAT OBNOVE  
OBRAZOVANJA FONDA OPEC-a****Član 1.**

U Odluci o preuzimanju dijela kreditnog zaduženja po Sporazumu o zajmu za Projekat obnove obrazovanja Fonda Opec-a ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/01) u članu 3. stav 1. alineje 1, 2, 3. i 4. mijenjaju se i glase:

- O.Š. "Behaudin Selmanović"  
izgradnja dvorane za tjelesni odgoj 281.000,00 USD
- Srednja škola za med. sestre-tehničare  
izgradnja dvorane za tjelesni odgoj i  
zatvaranje konstrukcije porušenog  
dijela zgrade 280.000,00 USD
- Srednja zubotehnička škola  
rekonstrukcija kotlovnice i dijela  
objekta, opremanje učionica,  
kabineta laboratorija 313.600,00 USD
- Politehnika (Mašinski i  
elektrotehnički fakultet)  
rekonstrukcija zgrade 1,045.400,00 USD

**Član 2.**

U članu 3. stav 1. iza alineje 5. dodaju se alineje 6, 7, 8. i 9. koje glase:

- Izgradnja osnovne škole u Naselju  
heroja-Sokolje-općina Novi Grad 188.000,00 USD
- Dogradnja osnovne škole "Zajko  
Delić" u naselju Kobilja glava,  
općina Vogošća 62.000,00 USD
- Fakultet za fizičku kulturu  
rekonstrukcija plivačkog bazena 62.000,00 USD
- Izgradnja gimnazije u naselju  
Mojmilo, općina Novi Grad  
pripremni radovi 168.100,00 USD

**Član 3.**

Član 5. mijenja se i glasi:

Ovlašćuje se premijer Kantona Sarajevo da potpiše ugovor o kreditu sa Investicionom bankom Federacije BiH koja će u ime Federacije Bosne i Hercegovine izvršiti realizaciju zajma.

Broj 01-05-17903/04      Predsjedavajuća  
30. juna 2004. godine      Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo      **Meliha Alić, s. r.**

Na osnovu člana 90. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97 i 7/02), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 30. juna 2004. godine, donijela je

**ODLUKU****O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LIČNOM  
UČEŠĆU OSIGURANIH LICA U TROŠKOVIMA  
KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SNOŠENJA  
TROŠKOVA LIJEČENJA NA TERITORIJI KANTONA  
SARAJEVO****Član 1.**

U Odluci o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenja troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/00, 28/01 i 8/03) član 2. mijenja se i glasi:

**"Član 2.**

1. Kućna posjeta doktora medicine na  
zahtjev osiguranog lica..... 5 KM;
2. Kućna posjeta doktora medicine - specijaliste  
odgovarajuće grane medicine, na zahtjev  
osiguranog lica..... 12 KM;
3. Konzilijarni ljekarski pregled na zahtjev  
osiguranog lica..... 10 KM;
4. Ultrazvuk po nalazu  
a) na traženje doktora medicine..... 5KM;  
b) na zahtjev osiguranog lica..... 10 KM;
5. Ehokardiografija:  
a) na traženje doktora medicine..... 8 KM;  
b) na zahtjev osiguranog lica..... 12 KM;
6. Ergometrija:  
a) na traženje doktora medicine..... 8 KM;  
b) na zahtjev osiguranog lica..... 12 KM;
7. Holter - monitoring za dinamičku elktrokardiografiju:  
a) na traženje doktora medicine..... 10 KM;  
b) na zahtjev osiguranog lica..... 15 KM;
8. Pletizmografija..... 8 KM;
9. Spirometrija..... 5 KM;
10. Alergeni po testu..... 1 KM;
11. Endoskopski pregled..... 10 KM;
12. Elektroencfalografija (EEG):  
a) na traženje doktora medicine..... 6 KM;  
b) na zahtjev osiguranog lica..... 8 KM;
13. Elektromiografija..... 10KM;
14. RTG po jednom snimku:  
a) na traženje doktora medicine..... 1 KM;  
b) na zahtjev osiguranog lica..... 5 KM;
15. Irigografija sa kontrastom i irigoskopija  
sa pripremom..... 10KM;
16. Irigografija i irigoskopija sa  
duplim kontrastom..... 10 KM;
17. Magnetska rezonanca ..... 50 KM;
18. RTG gastroduodenuma..... 5 KM;
19. Mikciona cistografija..... 10 KM;
20. RTG sa pasažom crijeva..... 10 KM;
21. Intravenozna angiografija..... 10 KM;
22. CT..... 30 KM;
23. CT sa kontrastom..... 50 KM;
24. Termografija sa termonizijom..... 5 KM;
25. Razbijanje kamenca u bubregu - kompletan  
tretman na jednom bubregu..... 70 KM;
26. Denzitometrija..... 10 KM;
27. Scintigrafija po organu..... 15 KM;
28. Dnevni tretman iz fizikalne medicine i  
rehabilitacije..... 1KM;
29. Određivanje hormona žlijezda sa unutrašnjim  
lučenjem - po hormonu..... 2 KM;
30. Zahvati u lokalnoj anesteziji - ambulantno..... 2 KM;
31. Lijekovi i medicinsko-sanitetski materijal koji se  
izdaju na recept..... 0,50 KM;
32. Liječenje i rehabilitacija u specijalističkim  
zdravstvenim ustanovama..... 1 KM."

**Član 2.**

U članu 3. stav 1. tačka 10. mijenja se i glasi:  
"10. Liječenje nefropatije dijalizom,"

**Član 3.**

"U članu 4. stav 1. iza tačke 10. dodaju se nove tač. 11., 12, 13 i 14. koje glase:

11. osobe sa psihosenzornim smetnjama i posebnim potrebama,
12. žene-žrtve rata,

13. gluha lica;  
14. osobe sa dijagnozom poliomijelitisa, paraplegije, parapareze, triplegije, tripareze, kvadriplegije i kvadripareze u slučaju kad im je priznato pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu druge osobe."

Član 4.

Iza člana 6. dodaje se novi član 6a. koji glasi:

"Član 6a.

Za zdravstvene usluge koje nisu utvrđene ovom odlukom, ili drugim propisom, osigurana lica ne učestvuju ličnim učešćem u troškovima korištenja zdravstvene zaštite."

Član 5.

Ovlašćuje se Zakonodavna-pravna komisija Skupštine Kantona, da utvrdi prečišćeni tekst Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenja troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-17896/04  
30. juna 2004. godine  
Sarajevo

Predsjedavajuća  
Skupštine Kantona Sarajevo  
**Meliha Alić, s. r.**

Na osnovu člana 18. stav tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 30. juna 2004. godine, donijela je

#### ODLUKU

##### O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU FONDA KANTONA SARAJEVO ZA ZAŠTITU I ODRŽAVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA

Član 1.

U Odluci o osnivanju Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 14/97, 24/01 i 29/03) u članu 4. u stavu 1. broj "tri", zamjenjuje se brojem "pet".

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-17899/04  
30. juna 2004. godine  
Sarajevo

Predsjedavajuća  
Skupštine Kantona Sarajevo  
**Meliha Alić, s. r.**

Na osnovu člana 18. Zakona o preuzimanju izmjena i dopuna Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/97), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici od 30. juna 2004. godine, donijela je

#### ODLUKU

##### O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OPĆIM, JEDINSTVENIM KRITERIJIMA DODJELE U ZAKUP POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORIJA KOJIMA PRAVO RASPOLAGANJA IMAJU OPĆINE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o općim, jedinstvenim kriterijima dodjele u zakup poslovnih zgrada i prostorija kojima pravo raspolaganja imaju općine na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/97) u članu 11. u stavu 1. riječi:

"izuzetno" i "može" se brišu, a riječ "dodijeliti" se zamjenjuje riječju "dodjeljuje".

Član 2.

U članu 12. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Izvorni vlasnik poslovne prostorije koji po osnovu ugovora o zakupu koristi poslovni prostor oslobada se plaćanja zakupnine, a poslovni prostor se dodjeljuje na korištenje na neodređeno vrijeme.

Član 3.

Izvorni vlasnik prava iz člana 2. ove odluke ostvaruje na osnovu podnesenog zahtjeva načelniku općine.

Član 4.

Općine su dužne u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, uskladiti odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostora na području općine u skladu sa ovom odlukom.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostaje na snazi do donošenja zakona o restituciji.

Broj 01-05-17900/04  
30. juna 2004. godine  
Sarajevo

Predsjedavajuća  
Skupštine Kantona Sarajevo  
**Meliha Alić, s. r.**

Na osnovu člana 33. Zakona o privatizaciji preduzeća ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/98, 32/00, 45/00 i 33/02), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 30. juna 2004. godine, donijela je

#### ODLUKU

##### O DOPUNI ODLUKE O NAMJENI KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIM PRODAJOM PREDUZEĆA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o namjeni korištenja sredstava ostvarenih prodajom preduzeća na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/03) u članu 2. stav 1. iza tačke 4. dodaje se nova tačka 5. koja glasi:

"Izgradnja nove elektroenergetske mreže za potrebe izgradnje novih smještajnih i poslovnih, sportsko-rekreacionih i turističkih kapaciteta predviđenih Urbanističkim projektom "Bjelašnica I faza".

U tački 7. u drugom redu iza riječi "kanalizacione" dodaje se riječ "elektroenergetske,".

Član 2.

Tačke 5. 6. 7., postaju tač. 6., 7. i 8.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana, od dana objave u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-17901/04  
30. juna 2004. godine  
Sarajevo

Predsjedavajuća  
Skupštine Kantona Sarajevo  
**Meliha Alić, s. r.**

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00 i 4/01) i člana 5. Odluke o obilježavanju ulica i trgova imenima, zgrada brojevima ("Službene novine Grada Sarajeva", broj 7/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 30. juna 2004. godine, donijela je

- brine se o uspostavljanju adekvatnih obilježja na groblju šehida i poginulih boraca,
- uređuje, održava i izgrađuje predviđene građevinske i hortikulturalne sadržaje na grobljima šehida i poginulih boraca i pojedinim grobnim mjestima poginulih pripadnika Oružanih snaga R BiH,
- organizuje i provodi aktivnosti u cilju obezbjeđivanja sredstava za izgradnju, zaštitu i očuvanje mezarja šehida i grobalja poginulih boraca kao i aktivnosti i manifestacije u cilju podizanja moralne svijesti o potrebi očuvanja spomena na šehide i poginule borce i očuvanje digniteta imena šehida i poginulog borca,
- obavlja i druge poslove Fonda.

### III - UPRAVLJANJE FONDOM

#### Član 4.

Fondom upravlja Upravni odbor koji ima (5) pet članova.

Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada).

#### Član 5.

Upravni odbor Fonda vrši slijedeće poslove i zadatke:

- Donosi Statut Fonda na koji saglasnost daje Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština),
- Donosi srednjoročne planove i programe rada Fonda na koji saglasnost daje Vlada,
- Donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Fonda,
- Prati realizaciju planova i programa rada Fonda, vrši kontrolu namjenskog i racionalnog korištenja sredstava Fonda,
- Utvrđuje kriterije i mjerila za usmjeravanje i raspoređivanje sredstava Fonda,
- Usvaja završni račun Fonda,
- Usvaja godišnji izvještaj o poslovanju Fonda,
- Obavlja i druge poslove za koje je ovlašten propisom, Statutom i drugim općim aktima Fonda.

#### Član 6.

Fond ima direktora koji predstavlja i zastupa Fond, izvršava odluke Upravnog odbora Fonda i stara se o izvršavanju stručnih i administrativnih poslova Fonda.

#### Član 7.

Direktora Fonda imenuje Upravni odbor Fonda uz saglasnost Vlade.

#### Član 8.

Fond ima Statut.

Statutom Fonda uređuje se naročito slijedeća pitanja:

- način odlučivanja Upravnog odbora Fonda, postupak i uslovi za imenovanje i razrješenje direktora Fonda,
- ostvarivanje prava i dužnosti iz radnog odnosa direktora Fonda,
- druga pitanja od značaja za rad Fonda.

### IV - SREDSTVA FONDA

#### Član 9.

Sredstva za finansiranje poslova Fonda obezbjeđuju se od:

- dotacije iz Budžeta Kantona Sarajevo,
- donatorskih priloga pravnih i fizičkih lica iz zemlje i inostranstva,
- ostalih sredstava.

#### Član 10.

Sredstva Fonda koristeće se za finansiranje poslova iz člana 3. ove Odluke kao i za druge poslove i zadatke utvrđene Statutom Fonda u skladu sa finansijskim planom.

### V - STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI FONDA

#### Član 11.

Statutom Fonda bliže se uređuju pitanja obavljanja stručnih i administrativnih poslova Fonda, prava, dužnosti i odgovornosti koji iz ovog proističu za Fond.

#### Član 12.

Nadzor nad zakonitošću rada vrši Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

#### Član 13.

Prečišćeni tekst ove odluke primjenjuje se danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a važnost njegovih odredaba utvrđen je aktima koji su obuhvaćeni prečišćenim tekstom.

Na osnovu člana 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenja troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/04) i člana 172. stav 1. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/03) Skupština Kantona Sarajevo, Zakonodavno-pravna komisija, na sjednici od 16.11.2004. godine utvrdila je prečišćeni tekst Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo.

Prečišćeni tekst Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenja troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo obuhvata: Odluku o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/00), Odluku o dopuni Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/01), Odluku o izmjeni Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/03) i Odluka o izmjenam i dopunama Odluke o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenja troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 16/04), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih odluka.

Predsjedavajući

Broj 01-05-24688-2/04      Zakonodavno-pravne komisije  
16. novembra 2004. godine      Skupštine Kantona Sarajevo  
Sarajevo      **Esad Hrvačić, s. r.**

#### **ODLUKA**

#### **O LIČNOM UČEŠĆU OSIGURANIH LICA U TROŠKOVIMA KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SNOŠENJU TROŠKOVA LIJEČENJA NA TERITORIJI KANTONA SARAJEVO**

**(Prečišćeni tekst)**

#### Član 1.

Ovom odlukom, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH, br. 30/97 i 7/02), utvrđuje se: lično učešće osiguranih lica u pojedinim troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenje troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo; osigurana lica koja se oslobađaju ličnog učešća u ovim troškovima; mjesto i način naplate ličnog učešća; evidentiranje i iskazivanje priliva sredstava po ovom osnovu i druga pitanja od značaja za sprovođenje ove odluke.

Član 2.

Osigurana lica lično učestvuju u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i to za :

1. Kućna posjeta doktora medicine na zahtjev osiguranog lica . . . . . 5 KM;
2. Kućna posjeta doktora medicine - specijaliste odgovarajuće grane medicine, na zahtjev osiguranog lica . . . . . 12 KM;
3. Konzilijarni ljekarski pregled na zahtjev osiguranog lica . . . . . 10 KM;
4. Ultrazvuk po nalazu
  - a) na traženje doktora medicine . . . . . 5 KM;
  - b) na zahtjev osiguranog lica . . . . . 10 KM;
5. Ehokardiografija:
  - a) na traženje doktora medicine . . . . . 8 KM;
  - b) na zahtjev osiguranog lica. . . . . 12 KM;
6. Ergometrija:
  - a) na traženje doktora medicine . . . . . 8 KM;
  - b) na zahtjev osiguranog lica. . . . . 12 KM;
7. Holter - monitoring za dinamičku elektrokardiografiju:
  - a) na traženje doktora medicine . . . . . 10 KM;
  - b) na zahtjev osiguranog lica. . . . . 15 KM;
8. Pletizmografija . . . . . 8 KM;
9. Spirometrija . . . . . 5 KM;
10. Alergeni po testu . . . . . 1 KM;
11. Endoskopski pregled . . . . . 10 KM;
12. Elektroencefalografija (EEG):
  - a) na traženje doktora medicine . . . . . 6 KM;
  - b) na zahtjev osiguranog lica. . . . . 8 KM;
13. Elektromiografija . . . . . 10KM;
14. RTG po jednom snimku:
  - a) na traženje doktora medicine . . . . . 1 KM;
  - b) na zahtjev osiguranog lica. . . . . 5 KM;
15. Irigografija sa kontrastom i irigoskopija sa pripremom . . . . . 10KM;
16. Irigografija i irigoskopija sa duplim kontrastom . . . . . 10 KM;
17. Magnetska rezonanca . . . . . 50 KM;
18. RTG gastroduodenuma. . . . . 5 KM;
19. Mikciona cistografija . . . . . 10 KM;
20. RTG sa pasažom crijeva . . . . . 10 KM;
21. Intravenozna angiografija. . . . . 10 KM;
22. CT . . . . . 30 KM;
23. CT sa kontrastom . . . . . 50 KM;
24. Termografija satermonizijom . . . . . 5 KM;
25. Razbijanje kamenca u bubregu - kompletan tretman na jednom bubregu. . . . . 70 KM;
26. Densitometrija . . . . . 10 KM;
27. Scintigrafija po organu . . . . . 15 KM;
28. Dnevni tretman iz fizikalne medicine i rehabilitacije. . . . . 1KM;
29. Određivanje hormona žlijezda sa unutrašnjim lučenjem - po hormonu . . . . . 2 KM;
30. Zahvati u lokalnoj anesteziji- ambulantno . . . . . 2 KM;
31. Lijekovi i medicinsko-sanitetski materijal koji se izdaju na recept . . . . . 0,50 KM;
32. Liječenje i rehabilitacija u specijalističkim zdravstvenim ustanovama . . . . . 1 KM.

Član 3.

Od ličnog učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite oslobođena su osigurana lica kada koriste slijedeće vidove zdravstvene zaštite:

1. hitnu medicinsku pomoć, uz odgovarajući prevoz,
2. liječenje akutnih i hroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život,
3. liječenje zaraznih bolesti koje podliježu obaveznom prijavljivanju, uključujući i AIDS,

4. zdravstvena zaštita žena u vezi sa trudnoćom, porođajem i materinstvom,
5. potpuna zdravstvena zaštita djece do navršene 15 godine života, redovnih učenika do navršene 19 godine života i redovnih studenata do navršene 26 godine života,
6. zdravstvena zaštita duševnih bolesnika koji zbog prirode i stanja bolesti mogu da ugroze svoj život i život drugih lica ili oštete materijalna dobra,
7. zdravstvena zaštita oboljelih od progresivnih neuro-mišićnih oboljenja, paraplegije, kvadruplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
8. liječenje povreda na radu i profesionalnih oboljenja,
9. zdravstvena zaštita gradana iznad 65 godina života pod uslovom da po članu domaćinstva nemaju prihode veće od prosječne plaće na području Federacije ostvarene u predhodnom mjesecu,
10. Liječenje nefropatije dijalizom,
11. liječenje malignih oboljenja i inzuloovisnog dijabetesa,
12. lijekove za liječenje oboljenja i stanja iz tačke 1. do 11. ovog člana, propisane listom lijekova čije korištenje pada na teret Zavoda,
13. obavezna imunizacija.

Ljekar pojedinac u vezi sa tač. 1. i 2. prethodnog stava na osnovu medicinske znanosti i lične odgovornosti procjenjuje:

- potrebu za pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i vrstu i obim te pomoći i potrebu za odgovarajućim prevozom,
- da li je akutno odnosno hronično oboljenje osiguranog lica u takvom stepenu da će mu bez pružanja odgovarajuće medicinske pomoći biti ugrožen život.

Za lično učešće u troškovima liječenja povreda na radu i oboljenja od profesionalne bolesti u skladu sa odredbama čl. 36. i 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" br. 30/97 i 7/02), sredstva u cijelosti osigurava pravno ili fizičko lice kod koga je osiguranik uposlen.

Član 4.

Od ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite oslobođena su osigurana lica i to:

1. osigurana lica koja primaju stalnu novčanu pomoć po propisima o socijalnoj zaštiti i lica smještena u ustanovama socijalne zaštite,
2. porodice šehida, poginulih boraca,
3. vojni invalidi sa procentom invaliditeta ili tjelesnim oštećenjem od 20 - 100% i civilne žrtve rata sa procentom invaliditeta, ili tjelesnim oštećenjem od najmanje 60%,
4. članovi uže porodice vojnih invalida kojima je priznato pravo na dodatak na njegu i pomoć od strane drugog lica,
5. uživaoci penzija sa iznosom penzije do 200,00 KM,
6. nezaposleni prijavljeni kod Zavoda za zapošljavanje,
7. raseljena lica koja imaju svojstvo osiguranog lica po tom osnovu.
8. slijepe i slabovidne osobe čiji je ostatak vida manji od 10% kojima je priznato pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu druge osobe,
9. logoraši - lica koja su bila zatočena u logoru za vrijeme rata;
10. vojnici za vrijeme služenja vojnog roka na području Kantona Sarajevo i lica u rezervnom sastavu za vrijeme trajanja vojne vježbe,
11. osobe sa psihosenzornim smetnjama i posebnim potrebama,
12. žene - žrtve rata,
13. gluha lica,
14. osobe sa dijagnozom poliomijelitisa, paraplegije, parapareze, triplegije, tripareze, kvadruplegije i kvadripareze u slučaju kad im je priznato pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu druge osobe.

Ukoliko su pojedine kategorije osiguranika posebnim propisima oslobođene od ličnog učešća u troškovima korištenja zdravstvene zaštite, iznos učešća, zdravstvena ustanova refundiraće od nadležnog organa, u skladu sa tim propisom.

Član 5.

Sve kategorije osiguranih lica plaćaju u cijelosti sljedeće zdravstvene usluge:

1. vještački prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga,
2. akupunktura,
3. hirurško-estetske korekcije, izuzev hirurških zahvata kojima se poboljšava funkcija pojedinih organa po prijedlogu konzilija određene specijalnosti,
4. banjsko liječenje, osim za RVI sa procentom invaliditeta ili tjelesnim oštećenjem od 60% svake treće godine, a na osnovu utvrđenih kriterija Zavoda i resornog ministarstva,
5. liječenje u inostranstvu,
6. zdravstvene usluge liječenja od trovanja alkoholom odnosno akutnog pijanstva i tuče.
7. pregled ljekara specijaliste na zahtjev osiguranog lica,
8. neobavezne vakcine.

Član 6.

Lično učešće u troškovima korištenja zdravstvene zaštite utvrđeno ovom odlukom, osigurano lice plaća u zdravstvenoj ustanovi u kojoj koristi zdravstvenu zaštitu, kao i zdravstvene usluge liječenja povreda zadobijenih ili koje su nanijeli trećim licima za vrijeme upravljanja motornim vozilima u alkoholiziranom stanju.

Član 7.

Za zdravstvene usluge koje nisu utvrđene ovom odlukom, ili drugim propisom, osigurana lica ne učestvuju ličnim učešćem u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.

Član 8.

Sredstva ostvarena naplatom iznosa ličnog učešća osiguranih lica kod korištenja zdravstvene zaštite u skladu sa odredbama ove odluke, prihod su Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod).

Član 9.

Zdravstvene ustanove su dužne da vode evidenciju naplaćenih sredstava po osnovu ličnog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.

Evidencija sredstava ličnog učešća osiguranih lica vodi se na osnovu izdatih blok-priznanica. Blok-priznanica sadrži sljedeće podatke: ime i prezime osiguranog lica, jedinstveni matični broj (JMBG) naziv zdravstvene ustanove, vid zdravstvene zaštite i naplaćeni iznos.

Evidencija sredstava ličnog učešća osiguranih lica naplaćenih u apotekama vodi se na osnovu realizovanih recepata na teret sredstava zdravstvenog osiguranja.

Izveštaj o naplaćenom iznosu ličnog učešća osiguranih lica koji obavezno sadržava podatke o svakom naplaćenom vidu zdravstvene zaštite, zdravstvena ustanova dostavlja Zavodu, svakog prvog do petog u mjesecu za protekli mjesec uz dokaz o izvršenom prenosu sredstava na račun Zavoda.

Sadržaj i oblik evidencije sredstava ličnog učešća osiguranih lica utvrđuje se Uputstvom o primjeni ove odluke, koje donosi Zavod.

Član 10.

Zdravstvena ustanova dužna je svakom osiguranom licu izdati blok-priznanicu za izvršenu naplatu ličnog učešća, osim u slučaju naplate ličnog učešća za izdate lijekove na recept koji padaju na teret sredstava Zavoda.

Član 11.

U slučaju promjene cijena zdravstvenih usluga, Upravni odbor Zavoda donosi odluku o valorizaciji iznosa ličnog učešća osiguranih lica u korištenju vidova zdravstvene zaštite koji su u ovoj odluci iskazani u apsolutnom iznosu i to do nivoa porasta, ili pada navedenih cijena.

U slučaju korištenja zdravstvene zaštite van kantona u kome je prijavljeno na obavezno zdravstveno osiguranje, osigurano lice uplaćuje iznos ličnog učešća za vid zdravstvene zaštite koji je koristio, utvrđen odlukom Skupštine kantona na čijem području je odnosna zdravstvena ustanova.

Član 12.

Ovjeru zdravstvene knjižice i drugih dokumenata vršiće Zavod besplatno.

Član 13.

Prečišćeni tekst ove odluke se primjenjuje danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a važnost njegovih odredaba utvrđena je u aktima koji su obuhvaćeni Prečišćenim tekstom.



## SLUŽBENE OBJAVE



### UDRUŽENJA

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), a po zahtjevu Udruženja "Organizacija za prava studenata pri Filozofskom fakultetu" Ministarstvo pravde i uprave donosi

### RJEŠENJE

1. Upisuje se u registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, Udruženje "Organizacija za prava studenata pri Filozofskom fakultetu".

Skraćeni naziv udruženja je: Udruženje "OPSFF", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Franje Račkog broj 1.

2. Opis je izvršen pod registarskim brojem 771. knjiga I registra udruženja, dana 30. 11. 2004. godine.

3. Programski ciljevi Udruženja su:

- poštovanje ljudskih prava čovjeka i građana zagarantovanih međunarodnim sporazumima;
- afirmacija moralnih, naučnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti bosanskohercegovačkog društva i na tim vrijednostima, kao i na civilizacijskim tekovinama razvoj svestrane ljudske ličnosti;
- uključivanje studenata u evropske i svjetske tokove života, prevazilazeći geografske i političke regionalizacije i ograničenja, kao i uključivanje studenata u sve tokove obnove i razvoja Bosne i Hercegovine;
- zalaganje za slobodu naučnog, nastavnog i obrazovnog procesa Fakulteta i Univerziteta, te otvorenog dijaloga sa društvom;
- uvođenje studenata kroz obrazovni proces u naučne i stručne projekte od značaja za Bosnu i Hercegovinu, evropsku i svjetsku zajednicu;
- uspostavljanje međunarodne saradnje na naučno-stručnom, kulturno-zabavnom i sportskom nivou;
- razvijanje ferijalne prakse u zemlji i inostranstvu, za potrebe studenata, zasnovane na naučno - stručnim programima Fakulteta i Univerziteta.

4. Osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja su:

- Ajanović Dženan - Predsjednik Udruženja;
- Duraković Hasan - Potpredsjednik Udruženja.

(so-9-1174-a/04)